



**MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
Prijeđor**

**Finansijski izvještaji za godinu koja se
završava 31. decembra 2019. godine**

i

Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

Strana

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

1 - 3

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilans stanja

Bilans uspjeha

Bilans tokova gotovine

Izveštaj o promjenama u kapitalu

Napomene uz finansijske izvještaje

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor ("Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima u periodu, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (*IESBA Kodeks*), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključno pitanje revizije	Primjenjene procedure revizije
1. Priznavanje prihoda (tačnost evidentiranja prihoda), Napomena 4.9. uz finansijske izvještaje	

Postoji rizik u vezi sa tačnošću priznatih prihoda od prodaje gotovih proizvoda koji proizilazi iz samih procedura prodaje, naknadno odobrenih količinskih i akcijskih popusta, kao i činjenice da prihodi predstavljaju važan parametar kojim se ocjenjuje uspjeh poslovanja. Računovodstvene politike Društva koje se odnose na priznavanje prihoda su objelodanjene u Napomeni 3.11.

Na bazi sprovedenih procedura, nismo identifikovali značajne nalaze u odnosu na tačnost evidentiranih prihoda u 2019. godini.

Sproveli smo testove relevantnih kontrola nad procesom prodaje kroz provjeru dizajna i efikasnosti relevantnih kontrola vezanih za prodaju gotovih proizvoda. Obezbjedili smo razumijevanje značajnih procesa vezanih za priznavanje prihoda. Takođe smo sproveli suštinske analitičke procedure vezane za značajne vrste prihoda, kao i specifične procedure kako bismo se uvjerali u tačnost i kompletnost priznatih prihoda.

Pregledali smo uslove ugovora sa najznačajnijim kupcima. Testirali smo usaglašenost ugovorenih uslova popusta sa iznosima količinskih i akcijskih popusta iskazanih na knjižnim odobrenjima izdatim kupcima.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor (Nastavak)

Ključna pitanja revizije (nastavak)

Ključno pitanje revizije	Primjenjene procedure revizije
2. Zalihe (vrijednovanje zaliha), Napomena 4.2. uz finansijske izvještaje	
<p>Navedeno ključno revizorsko pitanje je izabrano zbog toga što obuhvata značajne procjene rukovodstva Društva vezane za svođenje zaliha na neto prodajnu vrijednost ukoliko je ona niža od cijene koštanja. Računovodstvene politike Društva koje se odnose na priznavanje zaliha su objelodanjene u Napomeni 3.4.</p>	<p>Naši revizorski postupci su uključivali razumijevanje poslovnih procesa vezanih za praćenje starosne strukture zaliha, kao i razumijevanje procedura za utvrđivanje nivoa svođenja zaliha na neto prodajnu vrijednost. Na bazi uzorka smo provjerili kalkulaciju izlaza zaliha materijala po metodu ponderisanog prosječnog troška. Od Društva smo pribavili starosnu strukturu zaliha i provjerili tačnost evidencija na bazi uzorka pojedinačnih stavki. Na bazi uzorka smo provjerili da li su cijene po kojima su se prodavali gotovi proizvodi veće od cijena po kojima društvo priznaje zalihe, tj. da li je potrebno svođenje zaliha na neto prodajnu vrijednost.</p>
<p>Na bazi sprovedenih procedura, nismo identifikovali značajne nalaze u odnosu na vrijednovanje zaliha na dan 31. decembar 2019. godine.</p>	

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor (Nastavak)

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (nastavak)

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.


Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja na reviziji čiji je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Tibor Florjan.

Banja Luka, 24. februar 2020. godine




Tibor Florjan
Ovlašćeni revizor
BDO d.o.o. Banja Luka

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans stanja-aktiva
 na dan 31.12.2019



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	47.864.912	27.101.935	20.762.977	18.816.474
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	101.250	101.250	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	101.250	101.250	0	
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	47.694.072	27.000.338	20.693.734	18.697.512
020, dio 029	1. Zemljište	009	821.294		821.294	821.294
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	19.819.083	9.832.558	9.986.525	8.098.990
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	26.022.774	17.167.780	8.854.994	9.776.688
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	1.030.921		1.030.921	540
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	69.590	347	69.243	28.776
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017	40.814	347	40.467	
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019	28.776		28.776	28.776
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	90.186
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	90.186
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	11.941.186	328.589	11.612.597	10.040.589
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	3.635.712	328.589	3.307.123	2.990.835
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	3.037.131	328.589	2.708.542	2.122.168
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	13.625		13.625	5.864
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	583.385		583.385	850.781
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	1.571		1.571	12.022

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans stanja-aktiva
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	8.305.474	0	8.305.474	7.049.754
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	7.340.788	0	7.340.788	6.407.050
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041	5.204.357		5.204.357	4.470.930
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	6.276		6.276	9.069
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	1.923.826		1.923.826	1.746.508
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	632		632	549
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	205.697		205.697	179.994
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	23.241	0	23.241	1.375
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	20.581		20.581	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051	2.660		2.660	1.375
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	631.463	0	631.463	361.932
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	631.463		631.463	361.932
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	294.251		294.251	258.976
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	15.731		15.731	20.421
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	59.806.098	27.430.524	32.375.574	28.857.063
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	59.806.098	27.430.524	32.375.574	28.857.063
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	628		628	199.163
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	59.806.726	27.430.524	32.376.202	29.056.226

MIRA
 A.D. ZA PROIZVODNJU
 KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIHODOR. UL. KRALJA ALEKSANDRA BR 3

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Kacavenda
Šupalić

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	23.403.571	22.370.337
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	18.473.634	18.473.634
300	1. Akcijski kapital	103	18.473.634	18.473.634
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	390.177	322.535
322	1. Zakonske rezerve	113	390.177	322.535
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	4.539.760	3.574.168
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	3.186.504	2.221.321
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	1.353.256	1.352.847
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBA VEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBA VEZE (136 + 144)	135	8.972.003	6.486.726
41	I DUGOROČNE OBA VEZE (137 do 143)	136	1.415.337	795.549
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	1.374.367	
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		736.694
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	40.970	58.855
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Maticni broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	7.556.666	5.691.177
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	1.321.287	1.604.693
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1.321.287	1.604.693
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	5.160.062	3.263.541
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	22.314	1.713
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152	3.671.316	1.341.067
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	323.757	528.530
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	1.139.383	1.390.307
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	3.292	1.924
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	454.000	466.764
460 do 469	5. Druge obaveze	158	176.559	27.295
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	27.677	28.647
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	137.071	62.023
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	32.711	32.296
495	10. Odložene poreske obaveze	163	247.299	205.918
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	32.375.574	28.857.063
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	628	199.163
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	32.376.202	29.056.226

Lice sa licencom


Lice ovlašteno za zastupanje

MIRA
 A.D. ZA PROIZVODNJU
 KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA B.R. 3

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2019



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	23 166.921	21 745.132
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	9.326	15.610
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	9.326	15 610
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	23 357.860	22.087.554
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	18.406.070	16.296 213
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	39.321	53.044
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	4.912.469	5.738.297
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	4.776	13.390
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212	259.635	401 544
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	54.594	30.122
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	21 615.015	20.557.740
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	13 197.793	12.480.642
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	5.898.019	5.703.045
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	5.569.640	5.404.816
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	328.379	298.229
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	392.742	430.685
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	1.643.587	1.474.236
540	a) Troškovi amortizacije	224	1.643.587	1.474.236
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	410.833	403.741
555	7. Troškovi poreza	227	66.506	60.497
556	8. Troškovi doprinosa	228	5.535	4.894
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	1.551.906	1.187.392
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	191.496	184.210
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	2.546	4.852
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	188 829	179.226
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	121	132
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	208.516	241.245
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239	1 476	
561	2. Rashodi kamata	240	49.021	101.540
562	3. Negativne kursne razlike	241	157.815	139.632
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	204	73
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	1.534 886	1.130.357

Naziv obveznika: MIRA a.d. clanica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	106.436	64.254
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	5.500	
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	30.438	2.036
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	70.498	62.218
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	104.013	52.536
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	545	5.362
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263	20.155	166
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	83.313	47.008
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268	2.423	11.718
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269		
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	0	352.103
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		352.103
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvređenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvređenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvređenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: MIRA a.d. clanica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezbvredjenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290	0	352.103
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292	1.257	3.832
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	6.858	1.414
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	1.531.708	1.496.596
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	137.071	62.023
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297	41.381	81.726
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	1.353.256	1.352.847
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	23.466.110	22.349.531
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	21.934.402	20.852.935
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	351	327
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	377	376
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	1.353.256	1.352.847
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Maticni broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	1.353.256	1.352.847
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		


Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

MIRA
 A D ZA PROIZVODNIJU
 KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIEDOR UL. KRALJA ALEKSANDRA BR. 3

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)



Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	25.610.456	24.411.883
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	23.728.108	22.842.068
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	1.882.348	1.569.815
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	21.701.720	22.044.357
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	10.792.964	12.013.490
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	5.262.403	4.759.208
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	55.972	95.838
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	59.110	
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	5.531.271	5.175.821
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	3.908.736	2.367.526
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	90.777	78.231
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	16.125	15.594
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	2.547	4.852
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519	72.105	57.785
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	3.999.485	833.923
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	3.999.485	833.923
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526	3.908.708	755.692
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	2.346.996	0
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	2.346.996	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	2.047.273	1.889.132
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1.993.540	1.874.900
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	17.074	14.232
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	36.659	
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	299.723	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		1.889.132
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	28.048.229	24.490.114
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	27.748.478	24.767.412
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	299.751	

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2019


-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		277.298
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	361.932	649.685
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	1.849	
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	32.069	10.455
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	631.463	361.932

Lice sa licencom:

MIRA
 A.D. ZA PROIZVODNJU
 KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR. 3

Lice ovlašteno za zastupanje:



3CQVP5 - 18.02.2020

Naziv obveznika: MIRA n.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 402-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Izveštaj o promenama u kapitalu
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijni kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 14 MRS 21 i MRS 39)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (osimna jrcnija; zakonske i statutarne rezerve; zadržane gotovinskih tokova)	Akumulirani uspjehi/gubici dobitak/ispodiriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20___ godine	901	18.473.634	494.990		260.674	6.442.990	25.672.288		25.672.288
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903		-494.990			-4.036.088	-4.531.078		-4.531.078
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___ godine (901 ± 902 ± 903)	904	18.473.634	0	0	260.674	2.406.902	21.141.210	0	21.141.210
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908					1.352.847	1.352.847		1.352.847
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910				-61.861	185.581	123.720		123.720
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 20___ godine / 01. 01. 20___ Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	18.473.634	0	0	322.535	3.574.168	22.370.337	0	22.370.337
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914								
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___ godine (912 ± 913 ± 914)	915	18.473.634	0	0	322.535	3.574.168	22.370.337	0	22.370.337

3CQVP5 - 18.02.2020

Naziv obveznika: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Matični broj: 01430297
 JIB: 4400674180007
 Šifra djelatnosti: 1072
 Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-007-00000038-38 (G)
 161-045-00212200-48 (R)
 552-000-16636592-85 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 / MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (osim ona primanja: zakonske i stambene rezerve; razlika gotovinskih tokova)	Akumulirani neraspodjeni dobitak/neraspodjeni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
	16. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilanau uspjeha	919					1.353.256	1.353.256		1.353.256
	19. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokrće gubitka	921				-67.642	387.664	320.022		320.022
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan 20. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	18.473.634	0	0	390.177	4.539.760	23.403.571	0	23.403.571

Lice sa licencom:

E

Lice ovlašteno za zastupanje:

MIRA
 A.D. ZA PROIZVODNJU
 KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRUJEDOR UL. KRALJA ALEKSANDRA BR. 3

*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacije FIA i zadovoljava propisani formalno-pravni, računski i lingvistički kontrolu



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

**M I R A a.d. za proizvodnju
keksa i srodnih proizvoda
članica Kraš grupe
Prijedor**

**N A P O M E N E
UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA 2019. GODINU**

U Prijedoru, februara 2020. godine



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

MIRA je akcionarsko društvo koje se bavi proizvodnjom keksa i srodnih proizvoda (čajnih peciva, punjenih čajnih peciva i vafl-proizvoda). U sastavu je društva Kraš d.d. Zagreb kao članica Kraš grupe.

Proizvodnja keksa u Prijedoru datira još od 1928. godine kada je Vid Četić sa svojom porodicom pokrenulo manufakturnu izradu keksa i medenjaka. Kao društveno preduzeće MIRA posluje od 1946. godine, od 1948. godine posluje pod imenom "Mira Cikota" Prijedor kao samostalni privredni subject.. Tokom 1967. godine izvršeno je udruživanje i "Mira Cikota" ulazi u satav „Josip Kraš“-a Zagreb. Na osnovu toga, tokom 1991. godine registrovano je društvo „Kraš – Mira Cikota“, Prijedor dok je 1992. godine promijenjen naziv u MIRA d.o.o., Prijedor. U skladu s propisima Republike Srpske, u 1995. godini, Društvo je postalo osnovno državno preduzeće.

Direkcija za privatizaciju Republike Srpske, Rješenjem broj 01-109-4/99 od 30. oktobra 2001. godine, odobrila je program privatizacije i donijela odluku da se privatizacija državnog kapitala u ukupnom iznosu od 18.473.634 KM obavi vaučer ponudom (55% državnog kapitala) u korist KRAŠ d.d., Zagreb i metodom tendera (30% državnog kapitala). Na osnovu istog rješenja, u postupku privatizacije, 10% vrijednosti akcija državnog kapitala prenijeto je na Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske i 5% na Fond za restituciju Republike Srpske. Većinski vlasnik Društva je Kraš d.d. Zagreb koji posjeduje 76,09 % akcija.

Integracijom MIRE u poslovni sistem Kraša ostvarene su brojne pretpostavke za uspješnije poslovanje, kao što su: implementiranje informatičkog sistema komplementarnog Krašu; značajni investicioni radovi u proizvodnji, skladištu i fabričkom krugu, administrativnoj zgradi; umnožavanje aktivnosti značajnih za vizuelni identitet, itd. Kao rezultat uspješne integracije u poslovni sistem Kraša, Mira je uspostavila i potvrdila sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, IFS, Halal., a Društvo takođe slijedi smjernice HACCP standarda za sigurnost hrane.

Usklađujući se sa Zakonom o privrednim društvima 2016. godine Društvo mijenja naziv u MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe.

MIRA je danas vodeći proizvođač konditorskih proizvoda u Bosni i Hercegovini: 29% svojih proizvoda plasira na domaće tržište, a 71% izvozi, i to najvećim dijelom u Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Zapadnu Evropu, kao i u preookeanske zemlje – Saudijsku Arabiju, Ameriku, Kanadu, Australiju i Irak.

Upisani osnovni kapital iznosi 18.473.634 KM i podijeljen je na 18.473.634 akcije nominalne vrijednosti 1 KM.

Na dan 31. decembra 2019. godine Društvo je zapošljavalo 347 radnika (31. decembra 2018. godine 381 radnika).



2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Izjava o usklađenosti

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15) i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji pravna lica i preduzetnici u Republici Srpskoj sastavljaju i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom, pri čemu se pod profesionalnom regulativom podrazumevaju primjenjivi Međunarodni računovodstveni standardi (MRS), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

2.2. Procjenjivanje

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne (istorijske) vrijednosti.

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa primijenjenim okvirom za izveštavanje zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje djeluju realno i razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrijednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna vrijednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrijednosti koja je procijenjena na ovaj način.

2.3. Zvanična valuta izveštavanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni na dan 31.12.2019. godine i izraženi su u konvertibilnim markama (KM).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Načelo stalnosti poslovanja (“going concern“)

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja (“going concern” konceptom) koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

3.2. Poslovne promjene u stranoj valuti

Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u konvertibilne marke po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji je važio na dan poslovne promjene.

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja se preračunavaju u njihovu protuvrijednost u konvertibilnim markama po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u toku godine, kao i kursne razlike nastale prilikom prevođenja sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane su u bilansu uspjeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda.

Zvanični srednji kursevi značajnijih stranih valuta na dan 31. decembra su:

Valuta	2018.	2019.
EUR	1,955830	1,955830
USD	1,707552	1,747994
CAD	1,253576	1,337686

3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumulisanu ispravku vrijednosti i gubitke uslijed obezvređenja. Početno mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme tokom godine evidentirane su po nabavnoj vrijednosti koju čine faktura dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne spremnosti.

U skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom, na dan bilansa stanja rukovodstvo Društva analizira vrijednosti po kojima je prikazana nematerijalna i materijalna imovina Društva.

Ukoliko postoji indicija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadiive vrijednosti. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike na teret rashoda.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se po proporcionalnom metodu primjenom stopa amortizacije koje su određene tako da se nabavna vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku vijeka upotrebe.

Određivanje korisnog vijeka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora.

Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava na nabavnu vrijednost kada se sredstva stave u upotrebu, odnosno počev od narednog mjeseca od datuma nabavke.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Primijenjene stope amortizacije u tekućem i prethodnom obračunskom periodu su:

Opis	2018. %	2019. %
Građevinski objekti	2,50 – 10,00	2,50-6,66
Postrojenja i oprema	0,339 - 25,00	3,00-33,33
Računari i ostala oprema	10,00 - 25,00	11,00-25,00

Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme se knjiže direktno u korist ostalih prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme terete ostale rashode.

Predmeti dugoročne materijalne imovine povlače se iz upotrebe i rashoduju, kada se od njih više ne očekuje korist.

Troškovi pozajmljivanja (kamate i slični troškovi) ugovoreni i nastali zbog pribavljanja određenih sredstava, ako je potrebno duže vrijeme da se počnu koristiti i koji su nastali do završetka izgradnje, kapitalizuju se.

3.4. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala iskazuju se po troškovima nabavke. Nabavnu vrijednost sirovina, materijala čini fakturna cijena dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha sirovina i materijala vrši se po metodi prosječne ponderisane nabavne cijene.

Zalihe proizvodnje u toku (nedeovršene proizvodnje) i gotovih proizvoda vode se po stvarnoj cijeni proizvodnje, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti ako je niža.

Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna vrijednost u normalnim uslovima poslovanja, koju društvo može postići na tržištu, umanjena za troškove koji su neophodni da bi omogućili namjeravanu prodaju (trošak prodaje).

3.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od povezanih pravnih lica, potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu, potraživanja od radnika, potraživanja od države i ostalih potraživanja.

Potraživanja od kupaca se priznaju kada Društvo isporuči gotove proizvode, odnosno prenese kontrolu nad tim gotovim proizvodima na kupca i kada je vjerovatno da će uspjeti naplatiti ta potraživanja. Potraživanja su iskazana po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste. Potraživanja od kupaca iz inostranstva izražena u stranim valutama, iskazuju se u konvertibilnim markama preračunatim po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan poslovne promjene.

3.6. Gotovina

Imovina u obliku novca na računima i u blagajni, iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama.

Novčana sredstva u stranoj valuti na računima i u blagajni, iskazuju se u konvertibilnim markama preračunatim po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan transakcije i na dan bilansa stanja.

3.7. Kapital i rezerve

Kapital predstavlja trajni najkvalitetniji izvor sredstava, odnosno čini neto imovinu društva.

U poslovnim knjigama kapital se iskazuje kao: osnovni kapital, zakonske rezerve, neraspoređena dobit iz prethodnog perioda, dobit tekuće godine, a gubitak predstavlja ispravku vrijednosti kapitala.

3.8. Dugoročne obaveze

Dugoročnim obavezama se smatraju obaveze za koje se očekuje podmirenje u roku dužem od 12 mjeseci nakon datuma izvještavanja. Dugoročne obaveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane dokumentima i ugovorom o stvaranju obaveze.

U okviru dugoročnih obaveza iskazuju se:

- obaveze prema povezanim društvima,
- obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama,
- obaveze za najmove (finansijski lizing)

Na kontu dugoročnih obaveza prema bankama i drugim finansijskim institucijama evidentiraju se dugoročni (s rokom povrata dužim od godine dana) krediti primljeni od finansijskih institucija kao što su banke, osiguravajuća društva i sl.

Obaveze za primljeni kredit knjiže se u visini iznosa primljenog kredita na računu Društva.

Na dan bilansiranja dio dugoročnog kredita koji dospjeva na plaćanje u periodu do jedne godine knjiži se na kratkoročne obaveze.

3.9 . Kratkoročne obaveze

Na poziciji kratkoročnih obaveza iskazuje se dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjeva u periodu do godinu dana, obaveze iz poslovanja (obaveze prema dobavljačima, zaposlenima, državi i sl). U poslovnim knjigama i izvještajima kratkoročne obaveze se iskazuju prema vrijednosti poslovne promjene koja je dokazana dokumentom (fakturom ili ugovorom).

3.10. Pasivna vremenska razgraničenja

Na kontima Pasivnih vremenskih razgraničenja evidentira se odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Kao odgođeno plaćanje troškova, iskazuju se troškovi koji dospjevaju za obračunavanje u tekućem periodu, a obaveza plaćanja nastaje u sljedećem obračunskom periodu.

Kao prihod budućeg perioda iskazuje se odgođeno priznavanje prihoda, za koje se sa prihvatljivom sigurnošću može procijeniti nemogućnost naplate, odnosno na osnovu odredbi standarda nisu stečeni uslovi za njihovo priznavanje.

3.11. Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. Prihodi od prodaje proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost.

Prihodi od pružanja usluga se priznaju u obračunskom periodu u kome je usluga pružena i iskazuju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po kratkoročnim i dugoročnim potraživanjima, pozitivne kursne razlike i ostale finansijske prihode, ostvarene iz odnosa sa povezanim i ostalim pravnim licima.

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose.

U okviru ostalih prihoda iskazuju se dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobiti od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, pozitivni efekti promjene fer vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja i ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

Na kraju svakog obračunskog perioda utvrđuje se promjena vrijednosti nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe u odnosu na početno stanje.

U bilansu uspjeha utvrđeni iznos povećanja vrijednosti zaliha učinaka povećava, a iznos smanjenja smanjuje prihode.

3.12. Rashodi

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene kredite, koja se evidentira u bilansu uspjeha perioda na koji se odnosi, a u skladu sa načelom uzročnosti.

U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja, rashodi po osnovu obezvređenja imovine, negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

3.13. Naknade zaposlenima

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo obračunava plate i naknade radnicima u bruto iznosu, uključujući i poreze i doprinose, na teret troškova perioda na koji se odnose.

U skladu sa pozitivnim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj i internim aktima, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 neto mjesečne zarade koje je zaposleni ostvario u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina, a koje pri tom ne mogu biti manje od 3 prosječne mjesečne neto zarade isplaćene u Republici Srpskoj u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina.

3.14. Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske. Konačna poreska osnovica, na koju se primjenjuje stopa poreza na dobit od 10 % utvrđuje se Prijavom poreza na dobit. Poreska osnovica iskazana u poreskoj prijavi se obračunava na osnovu ostvarene dobiti za period, prikazane u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovane za razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije uglavnom obuhvataju povećanje poreske osnovice za troškove koji se po poreskim propisima ne priznaju i umanjenje za gubitke u poslovanju iz ranijih godina.

U 2015. godini donesen je Zakon o porezu na dobit (Službeni glasnik Republike Srpske 94/15), a na osnovu njega i Pravilnik o uslovima i načinu sticanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza (Službeni glasnik Republike Srpske 45/16).

U 2017. godini dosen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Službeni glasnik Republike Srpske 1/17), na osnovu njega i Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe (Službeni glasnik Republike Srpske 96/17) koji propisuju novi način obračuna amortizacije za poreske svrhe, kao i visinu stopa amortizacije osnovnih sredstava za poreske svrhe koji se bitno razlikuju od metoda obračuna i visine stopa amortizacije koji se primjenjuju za računovodstvene svrhe, iz čega nastaju privremene poreske razlike. Kao posljedica navedenih izmjena propisa u finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2019 godine iskazane su odložene poreske obaveze u iznosu od 247.299 KM, odnosno odloženi poreski rashodi u iznosu od 41.381 KM.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

❖ NAPOMENE UZ BILANS STANJA

4.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

OPIS	Zemljište	Građevinsk i objekti	Postrojenja i oprema	Biolška sredstva i sredstva kulture	Avansi za materijaln u imovinu	Investici je u toku	KM
							Ukupno
Stanje 01.januar 2018.god	821.294	16.879.798	26.543.016	28.776	0	0	44.272.884
Nabavka u toku godine	0	105.737	984.961	0	0	540	1.091.238
Vrijednosno usklađivanje	0	352.104	0	0	0	0	352.104
Prenos sa investicija u toku	0	0	0	0	0	0	0
Otuđivanje i rashodovanje	0		-317.585	0	0		-317.585
Stanje 31.decembar 2018.god	821.294	17.337.639	27.210.392	28.776	0	540	45.398.641
Nabavka u toku godine	0	2.528.748	138.606	40.814	229.392	801.530	3.739.090
Vrijednosno usklađenje	0	0	0	0	0	0	0
Prenos sa investicija u toku	0	540	0	0	0	-540	0,00
Otuđivanje i rashodovanje	0	-47.844	-1.326.224	0	0	0	-1.374.068
Stanje 31. decembar 2019.god	821.294	19.819.083	26.022.774	69.590	229.392	801.530	47.763.663
Ispravka vrijednosti							
Stanja 01. januar 2018	0	8.634.492	16.875.546	0	0	0	25.510.038
Amortizacija	0	604.157	870.079	0	0	0	1.474.236
Vrijednosno usklađivanje							
Otuđivanje i rashodovanje	0		-311.921	0	0	0	-311.921
Stanje 31. decembar 2018 god	0	9.238.649	17.433.704	0	0	0	26.672.353
Amortizacija	0	597.457	1.045.784	347	0	0	1.643.588
Vrijednosno usklađivanje							
Otuđivanje i rashodovanje	0	-3.548	-1.311.708	0	0	0	-1.315.256
Stanje 31. decembar 2019.god	0	9.832.558	17.167.780	347	0	0	27.000.685
Sadašnja vrijednost							
01.januar 2018.god	821.294	8.245.306	9.667.470	28.776	0	0	18.762.846
31.decembar 2018.god	821.294	8.098.990	9.776.688	28.776	0	540	18.726.288
31.decembar 2019.god	821.294	9.986.525	8.854.994	69.243	229.392	801.530	20.762.978
Postotak otpisa	0,00	49,61	65,97	0,50		0,00	56,53



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.2. ZALIHE

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Zalihe sirovina i materijala	2,708,542	2,122,168
Materijal za proizvodnju-sirovine	1,618,598	998,954
Materijal za proizvodnju-ambalaža	909,865	831,074
Tehnički materijal	146,827	200,780
Gorivo i mazivo	4,488	55,141
HTZ sredstva	0	7,663
Materijal u skladištu restorana	9,148	8,673
Ostalo (potrošni mater. povr. amb.)	19,616	19,883
Nedovršena proizvodnja	13,625	5,864
Gotovi proizvodi	583,385	850,781
Trgovačka roba	0	0
Dati avansi za robu	1,570	12,022
Stalna sredstva namjenjena otuđenju	0	0
Ukupno:	3,307,123	2,990,835

4.3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Kratkoročna potraživanja	7,340,788	6,407,050
Kratkoročni finansijski plasmani	23,241	1,375
Ukupno:	7,364,029	6,408,425

4.4.

a) Kratkoročna potraživanja

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Potraživanja od kupaca - povezana lica	5,204,357	4,470,930
Potraživanja od kupaca u zemlji	6,276	9,069
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	1,923,826	1,746,508
Druga kratkoročna potraživanja		
Potraživanja od zaposlenih	2,295	1,470
Potraživanja iz specifičnih proizvoda (bonovi za kafu)	632	549
Ostala potraživanja (Fond zdravstva-ref. bol.i državne institucije)	114,798	87,006
Potraživanja za više plaćen porez na dobit	88,604	91,518
Ukupno:	7,340,788	6,407,050



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. godine su:

KRAŠ TRGOVINA d.o.o., Široki Brijeg	2,219,302
KRAŠ d.d., Zagreb	1,973,003
KRAŠCOMMERCE d.o.o., Ljubljana	577,640
KRAŠ COMMERCE d.o.o., Beograd	143,076
KRAŠKOMERC KRAŠ d.o.e.l., Skoplje	291,335
Ukupno:	5,204,357

b) **Kratkoročni finansijski plasmani**

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Kratkoročni krediti	20,581	0
Dio dugoročnih fin. plasmana koji dospijeva za naplatu do godinu dana	2,660	1,375
Ukupno:	23,241	1,375

4.5. **GOTOVINA**

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Gotovina na računima u bankama	114,072	77,645
Gotovina na deviznim računima	516,324	282,716
Gotovina u blagajni	1,067	1,571
Ukupno:	631,463	361,932

4.6. **POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Porez na dodatu vrijednost	294,281	258,976
Aktivna vremenska razgraničenja	15,731	20,421
Ukupno:	309,982	418,817



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.7. KAPITAL

STRUKTURA KAPITALA

	31. 12 2019.	u KM 31. 12. 2018.
I Osnovni kapital	18.473.634	18.473.634
II Neraspoređena dobit	4.539,760	3,574,168
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	3,186,504	2,221,321
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	1,353,256	1,352,847
III Rezerve	390,177	322,534
KAPITAL	23,403,571	22,370,336

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

	u KM		Struktura (%)	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Akcijski kapital	18.473.634	18.473.634	100,00%	100,00%
Ukupan osnovni kapital	18.473.634	18.473.634	100,00%	100,00%

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

	Broj akcija kao cijeli broj u KM	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Obične akcije		
1.1. Broj običnih akcija	18.473.634	18.473.634
1.2. Nominalna vrijednost običnih akcija ukupno	1	1
2. Svega- nominalna vrijednost akcija	18.473.634	18.473.634

Pet najvećih akcionara:

Akcionar	% učešća u osnovnom kapitalu	% učešća sa pravom glasa
KRAŠ DD ZAGREB	76.09 %	76.09 %
PREF AD BANJA LUKA	9.99 %	9.99 %
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	5.05 %	5.05 %
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND	3.23 %	3.23 %
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN	0.28%	0.28%

4.8. OBAVEZE

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Dugoročne obaveze	1,415,337	795,549
Kratkoročne obaveze	7,556,666	5,691,177
Ukupno:	8,972,002	6,486,726

4.8.1. DUGOROČNE OBAVEZE

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Obaveze prema povezanim pravnim licima	1,374,367	0
Dugoročni krediti	0	736,694
Obaveze po osnovu finansijskog zakupa	40,970	58,856
Ukupno:	1,415,337	795,549

Društvo ima zaključen ugovor o dugoročnom kreditu sa Addiko bankom Banja Luka za obrtna sredstva s dospijećem posljednjeg anuiteta u 2020. godini.

U 2019. godini Društvo je sa Kraš d.d.d Zagreb sklopilo dva ugovora o dugoročnom kreditu za finansiranje ulaganja u rekonstrukciju objekta na Svalama i u nabavku nove opreme u proizvodnji, sa dospijećem posljednjeg anuiteta u 2022. godini, odnosno 2024. godini.

Kao instrumenti obezbjeđenja po ugovorima su mjenice. Krediti se uredno otplaćuju.

	2019.	2018.
Kamatne stope		
Nepromjenjiva	1,80 % - 2,79%	2,50% - 2,79%

Društvo je krajem 2017. godine i početkom 2018. godine nabavilo putničko vozilo i kombi na finansijski lizing na period od 5 godina. Rate se uredno otplaćuju.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.8.2. KRATKOROČNE OBAVEZE

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Dio dugoročnih obaveza sa dospeljećem do godinu dana	1,321,287	1,604,693
Obaveze iz poslovanja	5,160,062	3,263,541
Obaveze za zarade i naknade zarada	454,000	466,764
Druge obaveze	176,559	27,295
Obaveze za ostale poreze i doprinose	27,677	28,647
Obaveze za porez na dobitak	137,071	62,023
Odložene poreske obaveze	247,299	205,918
Pasivna vremenska razgraničenja	32,711	32,296
Ukupno:	7,556,666	5,691,177

a) Društvo je na kratkoročne obaveze prenijelo dio dugoročnih kredita i dio dugoročnih obaveza za lizing koji dospijeva do godinu dana u iznosu od 1,321,287 KM.

b) Obaveze iz poslovanja

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Primljeni avansi	22,314	1,713
Obaveze prema dobavljačima - povezana društva	3,671,316	1,341,067
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	323,757	528,530
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1,139,383	1,390,306
Ostale obaveze iz poslovanja	3,292	1,924
Ukupno:	5,160,062	3,263,541

c) Obaveze za zarade i naknade zarada

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	454,000	466,764
Ukupno:	454,000	466,764

d) Druge obaveze

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Druge obaveze	176,559	27,295
Ukupno:	176,559	27,295

e) Obaveze za ostale poreze i doprinose

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Obaveze za poreze, doprinose, naknade, carine i dr. troš.	27,677	28,647
Ukupno:	27,677	28,647

f) Obaveze za porez na dobitak

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Obaveze za porez na dobitak	137,071	62,023
Ukupno:	137,071	62,023

U 2019. godini je utvrđena obaveza poreza na dobit u iznosu od 137.071 KM.

g) Pasivna vremenska razgraničenja

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Obračunati ostali troškovi tekućeg obračunskog perioda koji nisu fakturirani u tom periodu	32,711	32,296
Ukupno:	32,711	32,296

h) Odložene poreske obaveze

	KM	
POZICIJA	31.12.2019.	31.12.2018.
Odložene poreske obaveze	247,299	205,918
Ukupno:	247,299	205,918

❖ NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA

4.9. PRIHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Poslovni prihodi	23,166,921	21,745,132
Finansijski prihodi	191,497	184,210
Ostali prihodi	106,436	64,254
Dobit po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	0	352,103
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	1,257	3,832
Ukupno	23,466,111	22,349,531



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.9.1. POSLOVNI PRIHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Prihodi od prodaje robe	9,326	15,610
Prihodi od prodaje učinaka	23,357,860	22,087,554
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	4,776	13,390
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	259,635	401,544
Ostali poslovni prihodi	54,594	30,123
Ukupno	23,166,921	21,745,132

a) Prihodi od prodaje učinaka

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Prihodi od prodaje proizvoda povez pr licima i usluga Kraš	18,406,070	16,296,213
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	39,322	53,044
Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	4,912,469	5,738,297
Ukupno	23,357,860	22,087,554

b) Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka

Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka iskazano u bilansu uspjeha na dan 31.12.2019. godine iznosi 259,635 KM (31.12.2018. godine iskazano je smanjenje vrijednosti zaliha učinaka u iznosu od 401,544 KM), (Nota 4.2.).

4.9.2. FINANSIJSKI PRIHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Prihodi od kamata	2,547	4,852
Pozitivne kursne razlike	188,829	179,226
Ostali finansijski prihodi	121	132
Ukupno	191,497	184,210

4.9.3. OSTALI PRIHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Dobici po osnovu prodaje osnovnih sredstava	5,500	0
Dobici po osnovu prodaje materijala	30,439	2,036
Naplaćena otpisana potraživanja	0	0
Ostali nepomenuti prihodi	70,498	62,218
Ukupno	106,436	64,254



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.9.4. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	0	352,103
Ukupno	0	352,103

4.9.5. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	1,257	3,832
Ukupno	1,257	3,832

Prihod po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke greške iz ranijih godina najvećim dijelom se odnosi na povrat carine od strane Uprave za indirektno oporezivanje iz 2018. godine.

4.10. RASHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Poslovni rashodi	21,615,015	20,557,740
Finansijski rashodi	208,516	241,245
Ostali rashodi	104,013	52,536
Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	6,858	1,414
Ukupno	21,934,402	20,852,935

4.10.1. POSLOVNI RASHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Nabavna vrednost prodane robe	0	0
Troškovi materijala	13,197,793	12,480,642
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	5,898,019	5,703,045
Troškovi proizvodnih usluga	392,742	430,686
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1,643,587	1,474,236
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	410,833	403,741
Troškovi poreza	66,506	60,497
Troškovi doprinosa	5,536	4,894
Ukupno	21,615,015	20,557,740



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

a) Troškovi materijala

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Troškovi sirovina i ambalaže	12,076,168	11,391,772
Troškovi tehničkog materijala	247,694	187,860
Troškovi potrošnog materijala (za održav. higijene)	168,186	168,306
Troškovi ostalog materijala (kanc. HTZ, sit.inv.)	78,116	78,250
Troškovi plina za proizvodnju	414,080	463,043
Troškovi električne energije	197,759	176,712
Troškovi goriva	15,791	14,699
Ukupno	13,197,793	12,480,642

b) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Bruto zarade i naknade zarada	5,569,640	5,404,816
Ostali lični rashodi	328,379	298,229
Ukupno	5,898,019	5,703,045

c) Troškovi proizvodnih usluga

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Usluge na izradi učinaka	74,088	59,601
Troškovi transportnih usluga	12,204	14,310
Troškovi izvoznih dažbina	40,794	38,108
Troškovi PTT usluga	44,049.26	45,657
Troškovi održavanja	73,501	94,415
Troškovi zakupnina	900	9,181
Troškovi reklame	79,414	94,733
Troškovi komunalnih usluga	42,958	47,309
Troškovi za ostale usluge	24,832	27,372
Ukupno	392,742	430,686

d) Troškovi amortizacije i rezervisanja

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Građevinski objekti	597,457	604,157
Postrojenja i oprema	1,045,784	870,079
Biološka imovina	347	0
Ukupno	1,643,587	1,474,236



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

e) Nematerijalni troškovi

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Troškovi neproizvodnih usluga		
Troškovi zdravstvenih usluga (sanitarni)	31,172	39,569
Troškovi revizije, advok. usluga	12,000	21,582
Troškovi ostalih neproizv. usluga (seminari, ug. o radu)	120,961	64,735
Troškovi reprezentacije	114,656	123,031
Troškovi premija osiguranja	29,975	35,587
Troškovi platnog prometa	47,718	51,007
Troškovi članarina	15,895	16,835
Ostali nematerijalni troškovi		
Stipendije studentima	3,600	600
Sponzorstva, sindikat	27,322	44,341
Administrativne i sudske takse	2,099	2,596
Troškovi oglasa u štampi i dr.	5,435	3,857
Ukupno	410,833	403,741

4.10.2. FINANSIJSKI RASHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Rashodi kamata sa povezanim pravim licima	1,476	0
Rashodi kamata	49,021	101,540
Negativne kursne razlike	157,815	139,632
Ostali finansijski rashodi	204	73
Ukupno	208,516	241,245

Negativne kursne razlike su posljedica pada kursa USD u kojem se iskazuje dio potraživanja od kupaca iz inostranstva.

4.10.3. OSTALI RASHODI

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanjanemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	545	5,362
Gubici od prodaje materijala	20,155	166
Rashodi po osnovu rashod.a zaliha mater. i robe i stali rashodi	83,313	47,008
Ukupno	104,013	52,536



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.10.4. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

	KM	
OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i spravke greške iz ranijih godina	6,858	1,414
Ukupno	6,858	1,414

5. POVEZANA LICA

Povezana pravna lica MIRA a.d. članica KRAŠ grupe su:

- KRAŠ d.d. Zagreb u čijem je većinskom vlasništvu (76.09%), kao i sa ostale članice KRAŠ grupe i grupe PIVAC:
- Kraš trgovina d.o.o.Široki Brijeg, BiH,
- Kraš-trgovina d.o.o., Zagreb, Hrvatska,
- Karolina d.o.o. Osijek, Hrvatska,
- Krašcommerce d.o.o., Ljubljana, Slovenija,
- Kraš Commerce d.o.o. Beograd, Srbija,
- Kraškomerc KRAŠ dooel Skopje, Sjeverna Makedonija,
- Sol Turism, Vrgorac, Hrvatska
- PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac, Hrvatska,
- Mesna industrija Vajda d.d., Čakovec, Hrvatska,
- Mesna industrija Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko, Hrvatska
- Petra d.o.o., Dubrovnik, Hrvatska
- Lumbago d.o.o., Zagreb, Hrvatska
- Poliklinika Lumbago, Zagreb, Hrvatska
- Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Čitluk, BiH,

Između društva Mira a.d. članica Kraš grupe i povezanih društava identifikovane su sljedeće skupine transakcija koje su se odvijale u periodu od januara do decembra 2019. godine:

- Prodaja konditorskih proizvoda;
- Nabava sirovina – Usluge centralne nabave;
- Plaćanje naknade za licencu;
- Zajam;
- Ostale poslovne transakcije

Odnosi između Društva i povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi, po tržišnim uslovima.

OPIS	31.12.2019.	31.12.2018.
	KM	KM
<u>Potraživanja od povezanih društava</u>		
KRAŠ ZAGREB	1,973,003	1,575,666
KRAŠCOMMERCE LJUBLJANA	577,640	257,628

**MIRA****NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

KRAŠKOMERC KRAŠ SKOPLJE	291,335	343,347
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	2,291,302	2.183,734
KRAŠ COMMERCE BEOGRAD	143,076	110,556
Ukupno potraživanja od povezanih društava	5,204,356	4,470,930

Obaveze prema povezanim društvima

KRAŠ ZAGREB	5,285,291	1,341,067
KAROLINA OSIJEK	0	0
KRAŠKOMERC KRAŠ SKOPLJE	0	0
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	0	0
Ukupno obaveze prema povezanim društvima	5,285,891	1,341,067

O P I S	2019.	2018.
	KM	KM
<u>Prihodi</u>		
KRAŠ ZAGREB	7,053,653	6,625,639
KRAŠCOMMERCE LJUBLJANA	2,426,26	1,977,586
KRAŠKOMERC KRAŠ SKOPLJE	1,187,357	879,230
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	8,304,111	6,443,720
KRAŠ COMMERCE BEOGRAD	659,369	389,289
Ukupno prihodi	19,631,216	16,315,465
<u>Rashodi</u>		
KRAŠ ZAGREB	4,449,769	1,752,370
KAROLINA OSIJEK	0	0
KRAŠKOMERC KRAŠ SKOPLJE	0	98,687
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	2,068	33,663
Ukupno rashodi	4,451,837	1,884,720

6. VANBILANSNA EVIDENCIJA

- Bonovi za ishranu radnika

7. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima,
- Riziku likvidnosti,
- Kreditnom riziku.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidljivosti finansijskih tržišta.

Tržišni rizik

(a) Rizik od promjene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta prilikom prodaje na inostranom tržištu u stranim valutama prvenstveno USD.

Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti. U mjeri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni kurs kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije.

(a) Rizik od promjene kamatnih stopa

Društvo je izloženo rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku promjene kamatnih stopa u mjeri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospjevaju za naplatu u različito vrijeme ili u različitim iznosima.

Društvo je izloženo umjerenom kamatnom riziku jer ima dio obaveza na koje se obračunavaju kamate.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijeca. Društvo neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva.

Rizik likvidnosti

Finansijska imovina	U KM			
	Do jedne godine	Od 1-5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
31. decembar 2018.				
Bez kamata	7.100.542	30.998	-	7.131.540
UKUPNO	7.100.542	30.998	-	7.131.540
31. decembar 2019.				
Bez kamata	8.520.705	-	-	8.520.705
UKUPNO	8.520.705	-	-	8.520.705



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Finansijske obaveze	U KM			
	Do jedne godine	Od 1-5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
31. decembar 2018.				
<i>Ostale obaveze po amortizacionoj vrijednosti:</i>				
Bez kamata	5.452.963	795.549	-	6.248.512
Instrumenti po varijabilnoj kamatnoj stopi	-	-	-	-
UKUPNO	5.452.963	795.549	-	6.248.512
31. decembar 2019.				
<i>Ostale obaveze po amortizacionoj vrijednosti:</i>				
Bez kamata				
Instrumenti po varijabilnoj kamatnoj stopi	7.258.769	1.415.336	-	8.674.105
UKUPNO	7.258.769	1.415.336	-	8.674.105

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik neispunjenja ugovornih obaveza drugih ugovornih strana koji će proizvesti finansijski gubitak Društva. Izloženost društva kreditnom riziku i kreditni položaj drugih ugovornih strana su neprekidno praćeni. Društvo je izloženo kreditnom riziku koji proizilazi uglavnom iz potraživanja od kupaca. Kontinuirano vrednovanje potraživanja provodi se na osnovu finansijskog položaja kupaca, a kada je potrebno, pribavljeno je osiguranje potraživanja garancijom.

Fer vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o fer vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocjeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku te vrijednosti.

Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrijednost potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrijednosti po osnovu obezvrijeđenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu vrijednost. Fer vrijednost obaveza po kreditima procjenjuje se diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata. Ovako utvrđena fer vrijednost ne odstupa značajnije od vrijednosti po kojoj su iskazane obaveze po kreditima u poslovnim knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju PDV, porez na dobit i poreze na zarade, zajedno sa drugim porezima. Za razliku od razvijenijih tržišnih privreda zakoni kojima se regulišu ovi porezi i propisi kojima se vrši implementacija ovih zakona često su nejasni ili ne postoje. Iz ovog razloga, često se javljaju razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama u vezi sa pravnom interpretacijom zakonskih odredaba što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave su predmet kontrola i pregleda od strane ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. To može dovesti do osporavanja transakcija od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa poreskim propisima Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina.

To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

7. NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Društvo je usaglašavalo salda svojih potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima na dan 31.12.2019. godine. Međutim, kako Društvo posluje sa velikim brojem poslovnih partnera, s nekima nije usaglasilo stanje svojih potraživanja i obaveza kao slijedi:

- a) Neusaglašena salda potraživanja od kupaca iznose 1.024 KM.

Usaglašavanje nije izvršeno zbog toga što kupac nije odgovorio na poslani izvod otvorenih stavki.

- b) Neusaglašena salda obaveza prema dobavljačima iznose 5.960 KM.

Neusaglašena stanja su nastala zbog terećenja za troškove koji nisu u skladu sa ugovorenim poslovnim odnosima.

8. SUDSKI SPOROVI

Društvo je u decembru 2015. godine podnijelo tužbu protiv troje fizičkih lica iz Prijedora radi utvrđivanja prava vlasništva nad zemljištem. Vrijednost spora je 4.900 KM. Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Prijedoru od 01.08.2019. godine odbijen je tužbeni zahtjev. Protiv navedene presude Društvo je uložilo žalbu Okružnom sudu u Prijedoru dana 21.10.2019. godine.

ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijske izvještaje usvojila je Uprava Društva i odobrila njihovo izdavanje dana 18.02.2020. godine.

U Prijedoru, februara 2020. godine

Lice sa licencom:


Svjetlana Kačavenda, SR-0517/20


Direktor Društva

Marica Vidaković



BDO d.o.o. Banja Luka

Ive Andrića 15
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
Tel: +387 51 225 011
Fax: +387 51 225 012

www.bdo.ba

